

Lesson Plan

Name of the Assistant/ Associate Professor..... VEER KUMAR.....

Class and Section:..... B.A/B.Sc - I Sem - II.....

Subject:..... Number theory & Trigonometry.....

Week	Date	Topics
1	1-Jan-18	
	2-Jan-18	
	3-Jan-18	
	4-Jan-18	
	5-Jan-18	
	6-Jan-18	Introduction of Divisibility
	7-Jan-18	Sunday
2	8-Jan-18	Divisibility
	9-Jan-18	do
	10-Jan-18	do
	11-Jan-18	Division Algorithm
	12-Jan-18	G.C.D & L.C.M.
	13-Jan-18	do
	14-Jan-18	Sunday
3	15-Jan-18	do
	16-Jan-18	Test
	17-Jan-18	Congruences
	18-Jan-18	do
	19-Jan-18	Linear Congruences
	20-Jan-18	do
	21-Jan-18	Sunday
4	22-Jan-18	Vasant Panchami
	23-Jan-18	do
	24-Jan-18	Sir Chhotu Ram Jayanti
	25-Jan-18	Test
	26-Jan-18	Republic Day
	27-Jan-18	Fermat's th ^m
	28-Jan-18	Sunday
	5	29-Jan-18
30-Jan-18		Wilson's Th ^m
31-Jan-18		Chinese Remainder th ^m Veer

Lesson Plan

Name of the Assistant/ Associate Professor..... VEER KUMAR.....

Class and Section:..... B.A./B.Sc - I Sem - II.....

Subject:..... Number theory & Trigonometry.....

Week	Date	Topics
1	1-Feb-18	do
	2-Feb-18	Test
	3-Feb-18	Euler's Function
	4-Feb-18	Sunday
2	5-Feb-18	Residues
	6-Feb-18	CRS & RRS
	7-Feb-18	Test
	8-Feb-18	Greatest Integer Function
	9-Feb-18	do
	10-Feb-18	Maharshi Dayanand Saraswati Jayanti
	11-Feb-18	Sunday
	3	12-Feb-18
13-Feb-18		Maha Shivratri
14-Feb-18		do
15-Feb-18		Divisor Function of n
16-Feb-18		Sigma Function of n
17-Feb-18		do
18-Feb-18		Sunday
4		19-Feb-18
	20-Feb-18	The mobius Function
	21-Feb-18	do
	22-Feb-18	The mobius Inversion Formula
	23-Feb-18	do
	24-Feb-18	Test
	25-Feb-18	Sunday
	5	26-Feb-18
27-Feb-18		do
28-Feb-18		Holiday

veer

Lesson Plan

of the Assistant/ Associate Professor.....VEER KUMAR.....
 s and Section:.....B.A./B.Sc - I.....Sem-II.....
 ect:.....Number theory & Trigonometry.....

Date	Topics
1-Mar-18	Guru Ravidas Birthday
2-Mar-18	Holi
3-Mar-18	Holiday
4-Mar-18	Sunday
5-Mar-18	Assignment
6-Mar-18	Expansion of trigonometrical functions
7-Mar-18	do
8-Mar-18	do
9-Mar-18	Test
10-Mar-18	Direct Circular
11-Mar-18	Sunday
12-Mar-18	Hyperbolic functions & their properties
13-Mar-18	do
14-Mar-18	do
15-Mar-18	Logarithm of a complex quantity
16-Mar-18	do
17-Mar-18	do
18-Mar-18	Sunday
19-Mar-18	Test
20-Mar-18	Inverse circular and hyperbolic functions
21-Mar-18	Their properties
22-Mar-18	do
23-Mar-18	Shaheedi Diwas of Bhagat Singh, Rajguru & Sukhdev
24-Mar-18	Logarithm of a complex quantity
25-Mar-18	Sunday/ Ram Navami
26-Mar-18	do
27-Mar-18	Gregory's Series
28-Mar-18	do
.....	Mahavir Jayanti

Lesson Plan

Name of the Assistant/ Associate Professor..... VEER KUMAR.....

Class and Section:..... B.A./B.Sc - I Sem - II.....

Subject:..... Vector Calculus.....

Week	Date	Topics
1	1-Apr-18	Sunday
	2-Apr-18	Assignment
	3-Apr-18	Scalar and Vector product of three vectors
	4-Apr-18	do
	5-Apr-18	
	6-Apr-18	Product of four vectors
	7-Apr-18	Reciprocal vectors
	8-Apr-18	Sunday
2	9-Apr-18	Test
	10-Apr-18	Vector differentiation
	11-Apr-18	do
	12-Apr-18	Scalar valued point functions
	13-Apr-18	Vector valued point functions
	14-Apr-18	Dr Ambedkar Jayanti / Vaisakhi
	15-Apr-18	Sunday
3	16-Apr-18	Derivative along a curve
	17-Apr-18	directional derivatives
	18-Apr-18	Parashurama Jayanti
	19-Apr-18	do
	20-Apr-18	Test
	21-Apr-18	Revision
	22-Apr-18	Sunday
4	23-Apr-18	Quiz Contest
	24-Apr-18	Revision
	25-Apr-18	Revision
	26-Apr-18	Revision
	27-Apr-18	Revision
	28-Apr-18	Revision

Veer